

Skupština Crne Gore

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 00-56/19-177/2

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 22

Mjesto i datum: Podgorica, 28. jun 2019. godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Skupština Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA NABAVKU**

usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama
(predmet javne nabavke)

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	34
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	35
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	36
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	37
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	38
NASLOVNA STRANA PONUDE	39
SADRŽAJ PONUDE.....	40
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	41
FINANSIJSKI DIO PONUDE	47
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	48
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	49
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – PARTIJA I.....	50
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – PARTIJA II	55
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	59
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	65
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	66

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Skupština Crne Gore	Lice za davanje informacija: Mirko Stanković
Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog broj 10/ Vuka Karadžića br 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02018482
Telefon: 020/404-552	Faks: -
E-mail adresa: mirko.stankovic@skupstina.me	Internet stranica (web): www.skupstina.me

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Usluge

b) Opis predmeta javne nabavke

Nabavka usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama.

c) CPV – Jedinostveni rječnik javnih nabavki

66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet javne nabavke se nabavlja:

- po partijama:

Partija 1: Usluge kolektivnog kombinovanog osiguranja poslanika i zaposlenih procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 10.000,00 €.

Partija 2: Usluge dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 7.500,00 €.

UKUPNO: 17.500,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

dozvolu izdatu od Agencije za nadzor osiguranja, za obavljanje poslova neživotnog osiguranja.

b) Fakultativni uslovi

b1) Ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne primjenjuje se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ne primjenjuje se.

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

ne

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja Ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica - Skupština Crne Gore.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 23.07.2019. godine do 12 sati.

Skupština Crne Gore će, u skladu sa članom 90 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, objaviti tendersku dokumentaciju za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, u skraćenom roku od 22 dana iz razloga hitnosti nabavke iste, kako bi se obezbijedio kontinuitet kolektivnog kombinovanog i dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih u Skupštini Crne Gore, iz razloga što važeći Ugovori za Partije I i II ističu 08. avgusta 2019. godine.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom u kancelariji Biroa javnih nabavki na adresi Vuka Karadžića br 2, Podgorica;

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 23.07.2019. godine u 12:30 sati, u kancelariji Biroa za javne nabavke Skupštine Crne Gore na adresi **Vuka Karadžića br 2. Podgorica.**

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana prijema računa ispostavljenog po izvršenju, sa analitikom.

Način plaćanja je: virmanški, u 12 mjesečnih rata.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

Partija I – Kolektivno kombinovano osiguranje poslanika i zaposlenih:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Kolektivno kombinovano osiguranje poslanika i zaposlenih	<p>Osigurane sume od posledica nesrećnog slučaja po zaposlenom, po sledećim osnovama:</p> <p>1.Smrt usljed nesrećnog slučaja12.500,00€; 2.Smrt usljed bolesti.....6.700,00€; 3.Trajni invaliditet24.500,00€; 4.Dnevna naknada (privremena nesposobnost za rad)..... 2,69€; 5.Troškovi liječenja.....2.500,00€.</p>	godišnja premija osiguranja po jednom zaposlenom / poslaniku	310

Prilog broj 1 tabeli za Partiju I - Tehničke karakteristike za usluge kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih lica – Partija I:

- Pod nesrećnim slučajem podrazumijevaju se najmanje navedeni nesrećni slučajevi („najmanje“ znači da ponuđač garantuje pokriće navedenih karakteristika ili u uslovima osiguranja ili će se obavezati da prihvati takvu obavezu kroz ugovor o osiguranju ili kroz samu polisu osiguranja)

Rb.	Rizik
1.	Gaženje
2.	Sudar

3.	Udar električne energije ili groma
4.	Pad
5.	Okliznuće
6.	Survavanje
7.	Ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama
8.	Ubadanje nekim predmetom
9.	Ujed neke životinje
10.	Trovanje gutanjem otrova u hrani ili hemijskih sredstava
11.	Infekcija povrede prouzrokovane nesrećnim slučajem
12.	Trovanje usljed udisanja gasova ili otrovnih para, izuzev profesionalnih oboljenja;
13.	Opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, kisjelinama, lužinama i sl.
14.	Davljenje ili utapanje
15.	Ubod insekta, izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana neka infektivna bolest
16.	Gušenje ili ugušivanje usljed zatrpanja (zemljom, pijeskom i sl.), kao i usljed udisanja pare i gasova, osim profesionalnih oboljenja
17.	Istegnuće mišića, iščašenje, pretrgnuće zglobnog vezivnog tkiva, prelom zdravih kostiju koji nastane usljed naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja - ako su nastali usljed nepredviđenih spoljašnjih događaja i neposredno poslije povrede verifikovani u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi
18.	Djelovanje svjetlosti, sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako je osiguranik takvom djelovanju bio izložen, usljed nesrećnog slučaja koji se neposredno prije toga desio, usljed spasavanja ljudskog života, usljed takvih nepredviđenih okolnosti koje nije mogao spriječiti
19.	Djelovanje rendgenskih i radijumskih zraka, ako nastupi naglo i iznenada, izuzev profesionalnih oboljenja
20.	Udarac životinje, udar o kakav predmet

- Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka radne sposobnosti usljed nesrećnog slučaja u okviru prednje navedene tačke 1. mora najmanje sadržati navedena pokrića i procenete isplate osigurane sume („najmanje“ znači da ponuđač garantuje pokriće navedenih karakteristika ili u uslovima osiguranja ili će se obavezati da prihvati takvu obavezu kroz ugovor o osiguranju ili kroz samu polisu osiguranja).

Prilog broj 2 Tabeli za Partiju I - Tabela invaliditeta – Partija I:

I GLAVA

1. Difuzne povrede mozga sa klinički utvrđenom slikom: 100%

- dekortizacija odnosno decerebracija;
- hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom;
- demencija (Korsakovljev sindrom);
- obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;
- kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;
- epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;
- psihoza;

2. Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom: 90%

- hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;
- ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehlotičnih pokreta);
- pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačem ili smehom;
- oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta;

3. Pseudobulbarni sindrom 80%

4. Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promjenama ličnosti 70%

5. Difuzne povrede mozga sa klinički evidentiranim posljedicama psihoorganskog sindroma:

a) u lakom stepenu do 40%

b) u srednjem stepenu 50%

c) u jakom stepenu 60%

6. Hemipareze ili disfazija:

a) u lakom stepenu 30%

b) u srednjem stepenu 40%

c) u jakom stepenu 50%

7. Oštećenje malog mozga sa adiodohokinezom i asin regijom 40%

8. Epilepsija sa rijetkim napadima 20 do 30%

9. Kontuzione povrede mozga:

a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza poslije bolnički utvrđene kontuzije mozga 20%

b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada 20%

10. Stanje poslije trepanacije svoda lobanje i/ili loma baze lobanje, rentgenološki verifikovano 10%

11. Postkomocionalni sindrom poslije bolnički odnosno medicinski utvrđene traume mozga bez postojanja objektivno neurološkog nalaza do 10%

Posebni uslovi:

1) Za potrese mozga koji nijesu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede, ne određuje se invaliditet.

2) Svi oblici epilepsije moraju biti bolnički utvrđeni uz primjenu savremenih dijagnostičkih metoda.

Za sve slučajeve iz ove glave invaliditet se određuje najranije 10 mjeseci poslije nesrećnog slučaja.

12. Skalpiranje vlasišta kod muškaraca:

a) trećina površine vlasišta 5%

b) polovina površine vlasišta 15%

c) čitavo vlasište 30%

Napomena: Kod muškarca koji je već ranije bio ćelav određuje se invaliditet po analogiji kao unakaženje.

13. Skalpiranje vlasišta kod žene:

a) trećina površine vlasišta 10%

b) polovina površine vlasišta 20%

c) čitavo vlasište 40%

II OČI

14. Potpuni gubitak vida na oba oka	100%
15. Potpuni gubitak vida na jedno oko	33%
16. Oslabljenje vida jednog oka - za svaku desetinu smanjenja 3,33%	
17. U slučaju da je na drugom oku vid oslabio za više od 3 desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povrijeđenog oka određuje se 6,66%	
18. Diplopija kao trajna i reparabilna posljedica povrede oka do 20%	
19. Gubitak očnog sočiva:	
a) afakija jednostrana	20%
b) afakija obostrana	30%
20. Djelimična oštećenja mrežnjače i staklastog tijela:	
a) djelimični ispad vidnog polja kao posljedica posttraumatske ablacije retine	5%
b) opacitales korporis vitrei kao posljedica traumatskog krvarenja u staklastom tijelu oka	5%
21. Midrijaza kao posljedica direktne traume oka	5%
22. Nepotpuna unutrašnja oftalmoplegija	10%
23. Povrede suznog aparata i očnih kapaka:	
a) epifora	5%
b) entropium, ektropium	5%
c) ptoza kapka	5%
24. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku	
a) do 60 stepeni	10%
b) do 40 stepeni	30%
c) do 20 stepeni	50%
d) do 5 stepeni	60%
25. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:	
a) do 50 stepeni	5%

- b) do 30 stepeni 15%
- c) do 5 stepeni 30%
26. Homonimna hemijanopsija 30%

III UŠI

27. Potpuna gluvoća na oba uha sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa 40%

28. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa 60%

29. Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom 5%

30. Potpuna gluvoća na jednom uhu:

a) sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa 15%

b) sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu 20%

31. Obostrana naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fovvler-Sabine:

a) 20 do 30% 5%

b) 31 do 60% 10%

c) 61 do 85% 20%

32. Obostrana naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fovvler-Sabine:

a) 20 do 30% 10%

b) 31 do 60% 20%

c) 61 do 85% 30%

33. Jednostrana teška naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 dB 10%

34. Jednostrana teška naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 de-cibela 12,5%

35. Povreda ušne školjke:

a) djelimičan gubitak ili djelimična deformacija 5%

b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija 10%

IV LICE

36. Ožiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatska povreda lica: 30%

a) u lakom stepenu 5%

b) u srednjem stepenu 10%

c) u jakom stepenu 25%

Posebni uslovi:

Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promjene na licu ne određuje se invaliditet.

37. Ograničeno otvaranje usta:

a) razmak gornjih i donjih zuba do 4 cm 5%

b) razmak gornjih i donjih zuba do 3 cm 15%

c) razmak gornjih i donjih zuba do 1,5 cm 30%

38. Defekti na čeljusnom skeletu, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:

a) u lakom stepenu 10%

b) u srednjem stepenu 20%

c) u jakom stepenu 30%

Za slućajeve pod taćkama 36., 37. i 38. invaliditet se određuje poslije završenog lijećenja, ali ne ranije od 6 mjeseci poslije povrede.

39. Gubitak stalnih zuba:

a) od 16 za svaki zub 1%

b) od 17 ili više za svaki zub 1,5%

40. Pareza facijalnog živca poslije frakture slepooćne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 15%

c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimićke muskulature 20%

d) paraliza facijalnog živca 30%

Invaliditet se određuje poslije završenog lijećenja, ali ne ranije od 1 godine poslije povrede.

V NOS

41. Povrede nosa:

a) djelimičan gubitak nosa do 15%

b) gubitak čitavog nosa 30%

42. Anosmija kao posljedica verifikovane frakture gornjeg unutrašnjeg dijela nosnog skeleta 5%

43. Promjena oblika piramide nosa:

a) u lakom stepenu do 5%

b) u srednjem stepenu 10%

c) u jakom stepenu 15%

44. Otežano disanje usljed frakture nosnog septuma, koja mora biti utvrđena klinički i rentgenološki neposredno poslije povrede 5%

VI DUŠNIK I JEDNJAK

45. Povrede dušnika:

a) stanje poslije traheotomije kod vitalnih indikacija poslije povrede 5%

b) Stenoza dušnika poslije povrede grkljana i početnog dijela dušnika 10%

46. Stenoza dušnika, zbog koje osiguranik mora trajno nositi kanilu 45%

47. Trajna organska promuklost zbog povrede:

a) slabijeg intenziteta 5%

b) jačeg intenziteta 15%

48. Suženje jednjaka:

a) lakom stepenu 10%

b) u srednjem stepenu 20%

c) u jakom stepenu 30%

49. Potpuno suženje jednjaka sa gastrostomom 80%

VII GRUDNI KOŠ

50. Prelom od najmanje dva rebra, ako je zacijeljen sa dislokacijom ili prelom sternuma ako je zacijeljen sa dislokacijom do 10%

51. Operativni ožiljak poslije otvaranja grudne šupljine do 10%

52. Smanjenje plućne funkcije uslijed serijskog preloma rebara ili penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih atezija ili usljed restriktivnih smetnji:

a) za 20 do 30 % 15%

b) za 31 do 50 % 30%

c) za 51 ili više % 45%

53. Fistula nakon empiema 15 %

54. Hronični plućni apsces 20 %

Posebni uslovi: 1. Kapacitet pluća se određuje ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.

2. Ako su stanja iz tačke 50., 51., 53. i 54. praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cijene po navedenim tačkama, već po tački 52.

55. Gubitak jedne dojke:

a) do 50 godina života 10%

b) preko 50 godina života 5%

c) teško oštećenje dojke do 50 godina života 5%

56. Gubitak obje dojke:

a) do 50 godina života 30%

b) preko 50 godina života 15%

c) teško oštećenje dojke do 50 godina života 10%

57. Posljedice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:

a) srce sa normalnim elektrokardiogramom 30%

b) sa promijenjenim elektrokardiogramom prema težini promjene do 60%

c) krvni sudovi 15%

d) aneurizma aorte sa implantatom 40%

58. Dublji ožiljci na tijelu poslije opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju:

a) do 10% površine tijela do 5%

b) preko 10% površine tijela do 10%

59. Duboki ožiljci na tijelu poslije opekotina ili povreda, a zahvataju:

- a) do 10% površine tijela do 10%
- b) do 20% površine tijela do 20%
- c) preko 20% površine tijela 30%

Posebni uslovi: 1. Slučajevi iz tačke 58. i 59. izračunavaju se primjenom pravila devetke.

2. Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 59. ocjenjuju se i prema odgovarajućim tačkama iz Tabele.

VIII TRBUŠNI ORGANI

60. Traumatska hernija - verifikovana u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno poslije povrede, ako je istovremeno bila pored hernije klinički verifikovana povreda mekih djelova trbušnog zida u tom području 5%

61. Povrede dijafragme:

a) stanje nakon prskanja dijafragme u bolnici neposredno poslije povrede verifikovano i hirurški zbrinuto 20%

b) dijafragmalna hernija - recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile 30%

62. Postoperativna hernija poslije laparatomije do 20%

63. Operativni ožiljak poslije laparatomije 5%

64. Povreda crijeva i/ili jetre, slezine, želuca:

a) sa šivenjem 15%

b) povreda crijeva i/ili želuca sa resekcijom 20%

c) povreda jetre sa resekcijom 30%

65. Gubitak slezine (Splencetomia):

a) do 20 godina života 25%

b) preko 20 godina života 15%

66. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju do 20%

67. Anus praeternaturalis:

a) tankog crijeva 60%

b) debelog crijeva 50%

68. Fistula stercoralis 30%

69. Incontinentia alvi:

a) djelimična do 30%

b) potpuna 60%

IX MOKRAĆNI ORGANI

70. Gubitak jednog bubrega - uz normalnu funkciju drugog 30%

71. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:

a) u lakom stepenu do 30 % oštećenja funkcije 40%

b) u srednjem stepenu do 50 % oštećenja funkcije 55%

c) u jakom stepenu preko 50 % oštećenja funkcije do 80%

73. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega:

a) u lakom stepenu do 50 % oštećenja funkcije 15%

b) u jakom stepenu preko 50 % oštećenja funkcije 20%

74. Funkcionalne posljedice oštećenja oba bubrega:

a) u lakom stepenu 30%

b) u jakom stepenu 60%

75. Poremećaj ispuštanja mokraće usljed povrede uretre gradulirano po Chavier-u:

a) u lakom stepenu ispod 18 ch 10%

b) u srednjem stepenu ispod 14 ch 20%

c) u jakom stepenu ispod 6 ch 35%

76. Potpuna incontinentia urinae:

a) kod muškarca 40%

b) kod žene 50%

77. Urinarna fistula:

a) uretralna 20%

b) perinealna ili vaginalna 30%

78. Povreda mokraćnog mjehura sa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta
10%

X MUŠKI I ŽENSKI GENITALNI ORGANI

79. Gubitak jednog testisa do 60 godina života 15%
80. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života 5%
81. Gubitak oba testisa:
- a) do 60 godina život 50%
- b) preko 60 godina života 30%
82. Gubitak penisa do 60 godina života 50%
83. Gubitak penisa preko 60 godina života 30%
84. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života 50%
85. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života 30%
86. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:
- a) gubitak materice 30%
- b) za gubitak jednog jajnika 10%
- c) za gubitak oba jajnika 30%
87. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života:
- a) gubitak materice 10%
- b) za gubitak svakog jajnika 5%
88. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života 50%
89. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života 15%

XI KIČMA

90. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja 100%
91. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine ili perifernog nervnog sistema (tetrapareza, tripareza) sa očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja 60%
92. Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja 80%
93. Povreda kičme sa parezom donjih ekstremiteta:
- a) u lakom stepenu do 30%
- b) u srednjem stepenu 40%

c) u jakom stepenu 50%

94. Smanjena pokretljivost kičme usljed preloma najmanje dva pršljena uz promjenu krivulje kičme

(kifoza, gibus, skolioza):

a) u lakom stepenu do 20%

b) u srednjem stepenu 30%

c) u jakom stepenu 40%

95. Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela cervikalnog segmenta:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 20%

c) u jakom stepenu 30%

96. Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela torakalnog segmenta:

a) u lakom stepenu 5%

b) u srednjem stepenu 10%

c) u jakom stepenu 15%

97. Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela lumbalnog segmenta:

a) u lakom stepenu do 15%

b) u srednjem stepenu 25%

c) u jakom stepenu 35%

98. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme 5%

99. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme do 10%

Posebni uslovi: Hernia disci intervertebralis, sve vrste lumbagija, diskopatija, spondiloza, spondilolisteza, spondiloliza, sakralgija miofascitisa, kokcigodinija, ishialgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promjene slabinsko krstne regije označene analognim terminima, nijesu obuhvaćene osiguranjem.

XII KARLICA

100. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize 30%

101. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom:

- a) veličine 1 cm 10%
- b) veličine 2 cm 15%
- c) veličine preko 2 cm 25%
- 102. Prelom jedne crijevne kosti saniran uz dislokaciju 10%
- 103. Prelom obje crijevne kosti saniran uz dislokaciju 15%
- 104. Prelom sijedne ili stidne kosti saniran uz dislokaciju 10%
- 105. Paralelni prelom dvije kosti: stidne ili sijedne kosti saniran uz dislokaciju 15%
- 106. Prelom krstačne kosti saniran uz dislokaciju 10%
- 107. Trtična kost:
 - a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fragment 5%
 - b) operativno odstranjena trtična kost 10%

Posebni uslovi:

Za prelome kostiju karlice koji su sanirani bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

XIII RUKE

- 108. Gubitak obje ruke ili šake 100%
- 109. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija) 70%
- 110. Gubitak ruke u području nadlaktice 65%
- 111. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta 60%
- 112. Gubitak šake 55%
- 113. Gubitak svih prstiju na obje šake 90%
- 114. Gubitak palca 20%
- 115. Gubitak kažiprsta 12%
- 116. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:
 - a) srednjeg 9%
 - b) domalog ili malog, za svaki prst 6%
- 117. Gubitak metakarpalne kosti palca 6%

118. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta 4%

119. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog ili malog prsta, za svaku 3%

Posebni uslovi: Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.

Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 invaliditeta određenog za gubitak članka.

Djelimičan gubitak koštanog dijela članka, ocjenjuje se kao potpuni gubitak članka.

XIV NADLAKTICA

120. Ankiloza ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (abdukcija) 35%

121. Ankiloza ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (abdukcija) 25%

122. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 15%

c) jakom stepenu 25%

123. Habitalno iščašenje ramenog zgloba koje se verifikovano često javlja 10%

124. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tijela 30%

125. Ključna kost:

a) nepravilno zarastao prelom ključne kosti 5%

b) pseudoartroza ključne kosti 10%

126. Djelimično iščašenje (subluksacija) akromioklavi kularnog ili sternoklavikularnog zgloba bez umanjene pokretljivosti 5%

127. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba 10%

128. Endoproteza ramenog zgloba 30%

129. Pseudoartroza nadlaktične kosti 30%

130. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom 10%

131. Paraliza živca accesoriusa 15%

132. Paraliza brahijalnog pleksusa 60%

133. Djelimična paraliza brahijalnog pleksusa (Erb ili Klumpke) 35%

134. Paraliza aksilarnog živca 15%

135. Paraliza radijalnog živca 30%
136. Paraliza živca medianusa 35%
137. Paraliza živca ulnarisa 30%
138. Paraliza dva živca jedne ruke 50%
139. Paraliza tri živca jedne ruke 60%

Posebni uslovi:

Za parezu živaca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.

Za slučajeve koji spadaju pod tačke 131. do 139. određuje se invaliditet poslije završenog liječenja, ali ne prije 2 godine poslije nezgode.

XV PODLAKTICA

140. Ankiloza zgloba lakta u funkcionalno povoljnom položaju od 100 do 140 stepeni 20%
141. Ankiloza zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju 30%
142. Umanjena pokretljivost zgloba lakta:
- a) u lakom stepenu do 10%
 - b) u srednjem stepenu 15%
 - c) u jakom stepenu 20%
143. Rasklimani zglob lakta:
- a) u lakom stepenu do 10%
 - b) u srednjem stepenu 15%
 - c) u jakom stepenu 25%
144. Endoproteza lakta 25%
145. Pseudoartroza obje kosti podlaktice 30%
146. Pseudoartroza radiusa 15%
147. Pseudoartroza ulne 15%
148. Ankiloza podlaktice u supinaciji 25%
149. Ankiloza podlaktice u srednjem položaju 15%
150. Ankiloza podlaktice u pronaciji 20%

151. Umanjena pronacija i supinacija podlaktice:

- a) u lakom stepenu 5%
- b) u srednjem stepenu 10%
- c) u jakom stepenu 15%

152. Ankilozna ručnog zgloba:

- a) u dorzalnoj ekstenziji 15%
- b) u produženju osovine podlaktice 20%
- c) u volarnoj fleksiji 30%

153. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba:

- a) u lakom stepenu do 10%
- b) u srednjem stepenu 15%
- c) u jakom stepenu 20%

154. Endoproteza čunaste kosti i/ili lunarne kosti 20%

155. Endoproteza ručnog zgloba 25%

Posebni uslovi: Pseudoartroza čunaste i/ili lunarne kosti se ocjenjuje prema tački 153.

XVI PRSTI

156. Ankilozna svih prstiju jedne ruke 40%

157. Ankilozna čitavog palca 15%

158. Ankilozna čitavog kažiprsta 9%

159. Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta:

- a) čitavog srednjeg prsta 6%
- b) domalog ili malog prsta, za svaki 4%

Posebni uslovi:

1) Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2, a za potpunu ukočenost jednog zgloba

ostalih prstiju određuje se 1/3 invaliditeta određenog za gubitak tog prsta.

2) Zbir procenata za ugroženost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ukočenost tog prsta.

160. Umanjena pokretljivost palca poslije uredno zacijeljenog Bennetovog preloma 5%

161. Nepravilno zacijeljen Bennetov prelom palca 10%

162. Prelom metakarpalnih kostiju:

a) nepravilno zarastao prelom I metakarpalnih kosti 4%

b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV i V-e za svaku kost 3%

163. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca:

a) u lakom stepenu 3%

b) u jakom stepenu 6%

164. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:

a) u lakom stepenu za svaki zglob 2%

b) u srednjem stepenu za svaki zglob 3%

c) u jakom stepenu za svaki zglob 4%

165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova:

A) srednjeg prsta:

a) u lakom stepenu za svaki zglob 1,5%

b) u srednjem stepenu za svaki zglob 2%

c) u jakom stepenu za svaki zglob 3%

B) domalog ili malog prsta:

a) u lakom stepenu za svaki zglob 1%

b) u srednjem stepenu za svaki zglob 2%

c) u jakom stepenu za svaki zglob 3%

Posebni uslovi:

Za različite posljedice na istom zglobu ne sabiraju se procenti po pojedinačnim tačkama, a invaliditet se određuje samo po onoj tački koja određuje najveći procenat. Ukupan invaliditet po tački 163., 164. i 165. ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ankilozu dotičnog prsta.

XVII NOGA

166. Gubitak obje nadkoljenice 100%

167. Eksartikulacija noge u kuku 70%
168. Gubitak nadkoljenice u gornjoj trećini, ako je batrljak nepodesan za protezu 60 %
169. Gubitak nadkoljenice ispod gornje trećine 50%
170. Gubitak obje podkoljenice, ako su batrljci podešeni za protezu 80%
171. Gubitak podkoljenice, patrljak ispod 6 cm 45%
172. Gubitak podkoljenice, patrljak preko 6 cm 40%
173. Gubitak oba stopala 80%
174. Gubitak jednog stopala 35%
175. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji 35%
176. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji 30%
177. Transmetatarzalna amputacija 25%
178. Gubitak I ili V metatarzalne kosti 5%
179. Gubitak II, III, IV metatarzalne kosti - za svaku 3%
180. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi 20%
181. Gubitak palca na stopalu:
- a) gubitak krajnjeg članka palca 5%
- b) gubitak cijelog palca 10%
182. Gubitak čitavog II-V prsta na nozi - za svaki prst 2,5%
183. Djelimični gubitak II-V prsta na nozi - za svaki prst 1%

Posebni uslovi:

Ukočenost ininterfalangealnih zglobova II-V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

XVIII BEDRO

184. Ankiloza kuka u funkcionalno povoljnom položaju 30%
185. Ankiloza kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju 40%
186. Ankiloza oba kuka 70%
187. Nereponirano zastarjelo iščašenje kuka 40%

188. Pseudoartroza vrata bedrene kosti sa skraćanjem noge 45%

189. Deformirajuća artroza kuka uz smanjenu pokretljivost kuka:

a) u lakom stepenu do 15%

b) u srednjem stepenu 25%

c) u jakom stepenu 35%

190. Endoproteza kuka 30%

191. Umanjena pokretljivost kuka bez znakova deformirajuće artroze:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 15%

c) u jakom stepenu 25%

192. Pseudoartroza bedrene kosti 40%

193. Nepravilno zacijeljen prelom bedrene kosti uz angulaciju za:

a) 10 do 20 stepeni do 10%

b) preko 20 stepeni 15%

194. Hronični osteomielitis sa fistulom 10%

195. Veliki duboki ožiljci u mišićima nadkoljenice ili podkoljenice, kao i traumatske hernije mišića nadkoljenice i podkoljenice, bez poremećaja funkcije zgloba do 10%

196. Cirkulatorne promjene poslije oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta:

a) podkoljenice do 10%

b) nadkoljenice do 20%

197. Skraćenje noge zbog preloma:

a) za 2 do 4 cm do 10%

b) za 4,1 do 6 cm 15%

c) preko 6 cm 20%

XIX PODKOLJENICA

198. Ankiroza koljena:

a) u funkcionalno povoljnom položaju do 10 stepeni fleksije 25%

b) u funkcionalno nepovoljnom položaju 35%

199. Deformirajuća artroza koljena poslije povrede zglobnih tijela uz umanjenu pokretljivost sa rentgenološkom verifikacijom:

a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do 15%

b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni 25%

c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni 35%

200. Umanjena pokretljivost zgloba koljena:

a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do 10%

b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni 15%

c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni 20%

201. Umanjena fleksija koljena za manje od 15 stepeni 5%

202. Rasklimanost koljena poslije povreda kapsule ili ligamentarnog aparata, poređena sa zdravim koljenom:

a) labavost u jednom pravcu do 10%

b) labavost u dva pravca 15%

c) stalno nošenje ortopedskog aparata 30%

203. Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa 5%

204. Endoproteza koljena 30%

205. Slobodno zglobno tijelo do 5%

206. Funkcionalne smetnje poslije odstranjenja patele:

a) parcijalno odstranjena patela 5%

b) totalno odstranjena patela 15%

207. Pseudoartroza patele 10%

208. Recidivirajući traumatski sinovitis koljena i/ili traumatska chondromalacija patele 10%

209. Pseudoartroza tibije 30%

210. Nepravilno zacijeljen prelom podkoljenice uz valgus, varus ili recurvatus deformaciju:

a) za 5 do 15 stepeni 10%

b) preko 15 stepeni 15%

211. Ankiлоza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5 do 10 stepeni plantarne fleksije) 20 %

212. Ankiлоza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju 25%

213. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 15%

c) u jakom stepenu 20%

214. Umanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu za manje od 10 stepeni 5%

215. Endoproteza skočnog zgloba 25%

216. Nepravilno zaceljen prelom maleola uz proširenje maleolame viljuške 15%

217. Deformacija stopala: pes eixcavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u jakom stepenu 20%

218. Deformacija calcaneusa poslije kompresivnog preloma do 20%

219. Deformacija talusa poslije preloma uz deformirajuću artrozu do 20%

220. Izolirani prelomi tarzalnih kostiju bez veće deformacije 5%

221. Deformacija jedne metatarzalne kosti poslije preloma za svaku (ukupno ne više od 10 %) 3%

222. Veća deformacija metatarzusa poslije preloma metatarzalnih kostiju do 10%

223. Ankiлоza krajnjeg zgloba palca na nozi 2,5%

224. Ankiлоza osnovnog ili oba zgloba palca na nozi 5%

225. Ankiлоza osnovnog zgloba II-V prsta - za svaki prst 1%

226. Deformacija ili ankiлоza II-V prsta - u savijenom položaju (digitus flexus) - za svaki prst 1,5%

227. Veliki ožiljci na peti ili tabanu poslije defekta nekih tijela:

a) površina do 1/2 tabana do 10%

b) površina preko 1/2 tabana do 20%

228. Paraliza ishijadičkog živca	40%
229. Paraliza femoralnog živca	30%
230. Paraliza tibijalnog živca	25%
231. Paraliza peronealnog živca	25%
232. Paraliza gluetalnog živca	10%

Posebni uslovi:

Za parezu živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.

Za slučajeve navedene u tačkama 228. do 232. određuje se invaliditet poslije završenog liječenja, ali ne ranije od 2 godine poslije povrede.

Napomena:

Broj 1.

Uslovima definisanim ovom tehničkom specifikacijom (Tabela Tehničkih karakteristika i Prilozi Tabeli 1 i 2), Ponuđač je saglasan da odredbe opštih, posebnih i dopunskih uslova kojima je eventualno ograničeno i/ili isključeno pokrće u odnosu na pokrće koje je definisano predmetnom tehničkom specifikacijom, ne važe i da će se primijeniti odredbe predmetne tehničke specifikacije, koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci koji će se zaključiti sa prvorangiranim ponuđačem. Ukoliko su bilo koje odredbe opštih, posebnih i dopunskih uslova osiguravača povoljnije od onih navedenih u ovoj tehničkoj specifikaciji, primjenjuju se one povoljnije za Naručioca.

Broj 2.

- Ponuđač sa kojim bude sklopljen ugovor, mjesečno će dobijati spisak poslanika i zaposlenih, što će biti osnov za utvrđivanje eventualnih šteta.
- Spisak zaposlenih u toku trajanja osiguranja je promjenljiv. Naručilac će izabranom osiguravaču, sa kojim bude zaključen ugovor, uz ugovor na dan zaključivanja istog dostaviti spisak svih zaposlenih koji su obuhvaćeni osiguranjem. Ukoliko u toku trajanja osiguranja dođe do promjene broja zaposlenih naručilac će dostaviti korigovani spisak zaposlenih.
- Svi poslanici i zaposleni će biti osigurani na osnovu imena i prezimena.
- Ugovor o javnoj nabavci za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama će se primjenjivati nakon isteka postojećeg (važeći Ugovor za nabavku usluga osiguranja poslanika i zaposlenih je na snazi do 08. avgusta 2019. godine).

Garancija kvaliteta za partiju I:

1. Ponuđač je dužan dostaviti posebnu Izjavu kojom se izjašnjava o prihvatanju sljedećih zahtjeva Naručioca (izjava mora biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača i pečatirana pečatom ponuđača):

- Kolektivnim-kombinovanim osiguranjem zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) obuhvaćeni su svi zaposleni kod Naručioca 24 časa bez vremenskog ograničenja svuda i na svakom mjestu (pri obavljanju i van obavljanja redovnog zanimanja), dakle u svako vrijeme i na svakom mjestu.
- Svaki novozaposleni radnik smatra se osiguranim danom početka ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa poslodavcem, odnosno radnog angažmana po osnovu ugovora o djelu.
- Prilikom određivanja iznosa osiguranih suma za date rizike ponudjač prihvata da će se osigurane sume po rizicima primjenjivati na osnovu ponudjenih osiguranih suma za date rizike.
- da će zaposleni i poslanici u Skupštini Crne Gore biti osigurani svakog dana (radni, vikend, praznici) za svih 24 sata dnevno, od svih okolnosti i rizika nastalih u radnom vremenu i van radnog vremena, za vrijeme obavljanja redovnih radnih zadataka, uključujući i vrijeme provedeno na putu od kuće do radnog mjesta i obratno, kao i u slobodno vrijeme svakog dana, za vrijeme trajanja Ugovora;
- da je rok za isplatu štete maksimum 45 kalendarskih dana od dana prijave iste od strane Naručioca za korisnika osiguranja;
- da će ponuđač obezbijediti osiguranje, pod istim uslovima i za veći i za manji broj lica od navedenih u Tenderskoj dokumentaciji, ukoliko za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju dođe do povećanja, odnosno smanjenja broja lica.

Prilikom određivanja trajnog gubitka opšte radne sposobnosti koristi se Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti usljed nesrećnog slučaja sa procentima za isplatu osigurane sume koja je data u tehničkoj dokumentaciji.

- Ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju.
- Odredbe o karenci - pričeknom periodu se ne primjenjuju ni kod jednog traženog rizika.

2. Ponuđač je dužan da dostavi Opšte uslove osiguranja od nezgode i Uslove za Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode).

- Ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju.
- Ne priznaje se karenca, odnosno umanjenje prava osiguranika na bazi karence za slučaj smrti usled bolesti;
- Ne priznaju se isključenja bilo koje vrste usled bavljenjem sportskim aktivnostima, posebno ako su osiguranici ujedno i članovi sportskih udruženja/organizacija i učestvuju na javnim sportskim takmičenjima

Partija II – Dopunsko osiguranje poslanika i zaposlenih:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Dopunsko osiguranje poslanika i zaposlenih	1. Teže bolesti.....2.900,00€; 2. Hirurške intervencije.....2.900,00€.	godišnja premija osiguranja po jednom zaposlenom / poslaniku	310

NAPOMENE za partiju II:

- Ponuđač sa kojim bude sklopljen ugovor, mjesečno će dobijati spisak poslanika i zaposlenih, što će biti osnov za utvrđivanje eventualnih šteta.
- Spisak zaposlenih u toku trajanja osiguranja je promjenljiv. Naručilac će izabranom osiguravaču, sa kojim bude zaključen ugovor, uz ugovor na dan zaključivanja istog dostaviti spisak svih zaposlenih koji su obuhvaćeni osiguranjem. Ukoliko u toku trajanja osiguranja dođe do promjene broja zaposlenih naručilac će dostaviti korigovani spisak zaposlenih.
- Svi poslanici i zaposleni će biti osigurani na osnovu imena i prezimena.
- Ugovor o javnoj nabavci za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama će se primjenjivati nakon isteka postojećeg (važeći Ugovor za nabavku usluga osiguranja poslanika i zaposlenih je na snazi do 08. avgusta 2019. godine).

Garancija kvaliteta za partiju II:

Ponuđač je u svojoj ponudi dužan dostaviti:

- **Izjavu** da će zaposleni i poslanici u Skupštini Crne Gore biti osigurani svakog dana (radni, vikend, praznici) za svih 24 sata dnevno, od svih okolnosti i rizika nastalih u radnom vremenu i van radnog vremena, za vrijeme obavljanja redovnih radnih zadataka, uključujući i vrijeme provedeno na putu od kuće do radnog mjesta i obratno, kao i u slobodno vrijeme svakog dana, za vrijeme trajanja Ugovora;
- **Izjavu** da je rok za isplatu štete maksimum 45 kalendarskih dana od dana prijave iste od strane Naručioca za korisnika osiguranja;
- **Izjavu** da će ponuđač obezbijediti osiguranje, pod istim uslovima i za veći i za manji broj lica od navedenih u Tenderskoj dokumentaciji, ukoliko za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju dođe do povećanja, odnosno smanjenja broja lica;
- **Izjavu** kojom garantuje da:
 - će mjesečni spisak poslanika i zaposlenih koji Ponuđač dobija od Naručioca, biti osnov za utvrđivanje eventualnih šteta. Spisak zaposlenih u toku trajanja osiguranja je promjenljiv. Naručilac će izabranom osiguravaču, sa kojim bude zaključen ugovor, uz ugovor na dan zaključivanja istog dostaviti spisak svih zaposlenih koji su obuhvaćeni osiguranjem. Ukoliko u toku trajanja osiguranja dođe do promjene broja zaposlenih Naručilac će dostaviti korigovani spisak

zaposlenih. Svi poslanici i zaposleni će biti osigurani na osnovu imena i prezimena.

- se ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju
- se ne priznaju se isključenja bilo koje vrste usled bavljenjem sportskim aktivnostima, posebno ako su osiguranici ujedno i članovi sportskih udruženja/organizacija i učestvuju na javnim sportskim takmičenjima.

- Opšte uslove osiguranja od nezgode i Uslove za dopunsko osiguranje zaposlenih lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Skupština Crne Gore

Broj: 00-56/19-177/3

Mjesto i datum: Podgorica, 28. jun 2019. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Aleksandar Jovićević, generalni sekretar, kao ovlašćeno lice Skupštine Crne Gore, daje

I z j a v u

da će Skupština Crne Gore, shodno Planu javnih nabavki broj: 00-56/19-2/3 od 07.06.2019. godine, saglasnosti _____ (*Ministarstva finansija / nadležnog organa lokalne samouprave*), broj: _____ od _____ godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca Aleksandar Jovićević
potpis

¹Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Skupština Crne Gore

Broj: 00-56/19-177/4

Mjesto i datum: Podgorica, 28. jun 2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 00-56/19-2/3 od 07.06.2019. godine za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Aleksandar Jovićević
potpis

Službenik za javne nabavke Mirko Stanković
potpis

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Mirko Stanković
potpis

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Skupština Crne Gore

Broj: 00-56/19-177/5

Mjesto i datum: Podgorica, 28. jun 2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 00-56/19-2/3 od 07.06.2019. godine za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Mirko Stanković
potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Ivana Božović
potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Aris Šabotić
potpis

³Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

za Partije I i II:

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način: _____;

Najnižu ponuđenu ukupnu cijenu predmetne usluge obračunati sa maksimalnih 100 bodova. Bodovi za ponuđenu ukupnu cijenu predmetne usluge ostalih ponuđača obračunavaju se po formuli: $a/b \times 100$, gdje je a = najniža ponuđena cijena, b =ponuđena cijena.

Ukupna ponuđena cijena predmetne usluge koja bude imala najveći broj bodova je najniža ponuđena cijena.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

Skupštini Crne Gore

P O N U D U

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 00-56/19-177/2 od 28. juna 2019. godine
za nabavku
usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama
(*opis predmeta nabavke*)**

ZA

- Partiju I: Usluge kolektivnog kombinovanog osiguranja poslanika i zaposlenih

- Partiju II: Usluge dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
5. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
6. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
7. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude" popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷ Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹ Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹ Tabelu „Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE**Za Partije I i II:**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garancije kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOPA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹³**

_____ (ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
(ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 00-56/19-177/2 od 28. juna 2019. godine za nabavku **usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama**, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom **VII** poziva za javno nadmetanje:

- *dozvolu izdatu od Agencije za nadzor osiguranja, za obavljanje poslova neživotnog osiguranja.*

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – PARTIJA I

Ovaj ugovor zaključen je između:

SKUPŠTINE CRNE GORE sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.10, PIB 02017482, koju zastupa generalni sekretar Aleksandar Jovićević (u daljem tekstu: UGOVARAČ OSIGURANJA)

i

Ponuđača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, PIB: _____; Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: OSIGURAVAČ).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga osiguranja poslanika i zaposlenih, PARTIJA I - Kolektivno kombinovano osiguranje poslanika i zaposlenih broj: 00-56/19-177/2 od 28. juna 2019. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude za Partiju I: _____;

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj _____ od _____.

Član 1

Predmet ovog ugovora je usluga osiguranja poslanika i zaposlenih u Skupštini Crne Gore, Partija I.

Član 2

Davalac usluga (osiguravač) se obavezuje da ugovorenu obavezu osiguranja vrši na način predviđen u ponudi broj _____ od _____ godine, u odnosu na svakog pojedinog poslanika i zaposlenog – osiguranika ili korisnika osiguranja.

Za zaposlene koji su po bilo kom pravnom osnovu prisutni u radnom procesu kod poslodavca osiguranje počinje u 24:00 časa onog dana od kada su u radnom procesu. Za zaposlene koji su prekinuli radni proces, osiguranje prestaje u 24:00 časa onog dana kada je radni proces prekinut po bilo kom osnovu.

Rok izvršenja Ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora, odnosno do dostizanja ukupno ugovorene vrtijednosti za vrijeme trajanja Ugovora.

Član 3

Osiguravač je dužan da po nastanku osiguranog slučaja pruži Osiguraniku pravovremenu i efikasnu uslugu pri procjeni i isplati naknada po osnovu ugovorenih osiguranih iznosa.

Osiguravač je obavezan da osiguraniku ili korisniku osiguranja, isplati osigurani iznos ili njegov dio u roku od 45 kalendarskih dana od dana prijave štete od strane naručioca za korisnika osiguranja.

Osigurani iznosi su navedeni u Polisi broj _____ koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 4

Ugovarač osiguranja se obavezuje da osiguravaču isplati mjesečnu premiju osiguranja za jednog poslanika, odnosno zaposlenog u iznosu od ____ eura, što za jednog poslanika, odnosno zaposlenog na godišnjem nivou iznosi ____ eura.

Godšinja premija osiguranja za 310 poslanika odnosno zaposlenih ne može iznositi više od ____ eura, za Partiju I.

Ovaj Ugovor stupa na snagu 08. avgusta 2019. godine.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da se osiguranje sprovodi radi zaštite onih ugovorenih interesa za koje je osiguravač izdao i Ugovaraču osiguranja predao Polisi osiguranja, broj _____.

Pod nesrećnim slučajem podrazumijevaju se najmanje navedeni nesrećni slučajevi („najmanje“ znači da ponuđač garantuje pokriće navedenih karakteristika ili u uslovima osiguranja ili će se obavezati da prihvati takvu obavezu kroz ugovor o osiguranju ili kroz samu polisu osiguranja).

Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka radne sposobnosti usljed nesrećnog slučaja u okviru Tehničkih karakteristika i specifikacija sa priložima, za Partiju I, mora najmanje sadržati navedena pokrića i procenete isplate osigurane sume date u Prilogu jedan specifikacije, koja je sastavni dio ovog Ugovora („najmanje“ znači da ponuđač garantuje pokriće navedenih karakteristika ili u uslovima osiguranja ili će se obavezati da prihvati takvu obavezu kroz ugovor o osiguranju ili kroz samu polisu osiguranja).

Uslovima definisanim tehničkom specifikacijom sa priložima, koja je sastavni dio ovog Ugovora (Tabela Tehničkih karakteristika i Prilzi Tabeli 1 i 2), Ponuđač je saglasan da odredbe opštih, posebnih i/ili dopunskih uslova kojima je eventualno ograničeno i/ili isključeno pokriće u odnosu na pokriće koje je definisano predmetnom tehničkom specifikacijom, ne važe i da će se primijeniti odredbe predmetne tehničke specifikacije, koja su biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci koji se zaključuju sa Osiguravačem. Ukoliko su bilo koje odredbe opštih, posebnih i dopunskih uslova osiguravača povoljnije od onih navedenih u ovoj tehničkoj specifikaciji, primjenjuju se one povoljnije za Naručioca.

Osiguravač će mjesečno dobijati spisak poslanika i zaposlenih, što će biti osnov za utvrđivanje eventualnih šteta. Spisak zaposlenih u toku trajanja osiguranja je promjenljiv. Naručilac će izabranom osiguravaču, sa kojim bude zaključen ugovor, uz ugovor na dan zaključivanja istog dostaviti spisak svih zaposlenih koji su obuhvaćeni osiguranjem. Ukoliko u toku trajanja osiguranja dođe do promjene broja zaposlenih Naručilac će dostaviti korigovani spisak zaposlenih. Svi poslanici i zaposleni će biti osigurani na osnovu imena i prezimena.

Osiguravač, tokom primjene ovog Ugovora, garantuje sljedeće:

- Kolektivnim-kombinovanim osiguranjem zaposlenih lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) obuhvaćeni su svi zaposleni kod Naručioaca 24 časa bez vremenskog ograničenja svuda i na svakom mjestu (pri obavljanju i van obavljanja redovnog zanimanja), dakle u svako vrijeme i na svakom mjestu.
- Svaki novozaposleni radnik smatra se osiguranim danom početka ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa poslodavcem, odnosno radnog angažmana po osnovu Ugovora o djelu.
- Prilikom određivanja iznosa osiguranih suma za date rizike ponudjac prihvata da ce se osigurane sume po rizicima primjenjivati na osnovu ponudjenih osiguranih suma za date rizike.
- da će zaposleni i poslanici u Skupštini Crne Gore biti osigurani svakog dana (radni, vikend, praznici) za svih 24 sata dnevno, od svih okolnosti i rizika nastalih u radnom vremenu i van radnog vremena, za vrijeme obavljanja redovnih radnih zadataka, uključujući i vrijeme provedeno na putu od kuće do radnog mjesta i obratno, kao i u slobodno vrijeme svakog dana, za vrijeme trajanja Ugovora;
- da je rok za isplatu štete maksimum 45 kalendarskih dana od dana prijave iste od strane Naručioaca za korisnika osiguranja;
- da će ponuđač obezbijediti osiguranje, pod istim uslovima i za veći i za manji broj lica od navedenih u Tenderskoj dokumentaciji, ukoliko za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju dođe do povećanja, odnosno smanjenja broja lica.

Prilikom određivanja trajnog gubitka opšte radne sposobnosti koristi se i Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti usljed nesrećnog slučaja sa procentima za isplatu osigurane sume koja je data u tehnickoj dokumentaciji.

- Ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju.
- Odredbe o karenci - pričeknom periodu se ne primjenjuju ni kod jednog traženog rizika.
- Ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju.
- Ne priznaje se karenca, odnosno umanjene prava osiguranika na bazi karence za slučaj smrti usled bolesti;
- Ne priznaju se isključenja bilo koje vrste usled bavljenjem sportskim aktivnostima, posebno ako su osiguranici ujedno i članovi sportskih udruženja/organizacija i učestvuju na javnim sportskim takmičenjima.

Ponuđač je dužan da dostavi Opšte uslove osiguranja od nezgode i Uslove za Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

Član 6

Ugovarač osiguranja je dužan da za period trajanja osiguranja:

- obavijesti osiguravača o nastupanju osiguranog slučaja;
- uredno dostavi spiskove poslanika i zaposlenih ukoliko je došlo do izmjene u broju i strukturi u odnosu na već proslijeđene; i
- da premiju osiguranja plati osiguravaču u roku od 30 dana od dana prijema računa ispostavljenog po izvršenju, sa analitikom.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

U slučaju kada Ugovarač osiguranja ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora odstupa od traženog, kao i ukoliko se predmetna usluga ne vrši u rokovima predviđenim ovim ugovorom, Ugovarač osiguranja će pisano upoznati Osiguravača o navedenim nedostacima i ostaviti mu naknadni rok za otklanjanje istih.

Ukoliko Osiguravač i pored upoznavanja od strane Ugovarača osiguranja, odnosno u naknadno ostavljenom roku ne bude vršio predmetnu uslugu u rokovima i na način predviđen ugovorom, Ugovarač osiguranja ima pravo da raskine Ugovor.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, i u duhu dobrih poslovnih običaja, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 9

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri primjerka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

UGOVARAČ OSIGURANJA

OSIGURAVAČ

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____
(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – PARTIJA II

Ovaj ugovor zaključen je između:

SKUPŠTINE CRNE GORE sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.10, PIB 02017482, koju zastupa generalni sekretar Aleksandar Jovićević (u daljem tekstu: UGOVARAČ OSIGURANJA)

i

Ponuđača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, PIB: _____; Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: OSIGURAVAČ).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga osiguranja poslanika i zaposlenih, PARTIJA II - Usluge dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih broj: 00-56/19-177/2 od 28. juna 2019. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude za Partiju II: _____;

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj _____ od _____.

Član 1

Predmet ovog ugovora je usluga osiguranja poslanika i zaposlenih u Skupštini Crne Gore, Partija II.

Član 2

Davalac usluga (osiguravač) se obavezuje da ugovorenu obavezu osiguranja vrši na način predviđen u ponudi broj _____ od _____ godine, u odnosu na svakog pojedinog poslanika i zaposlenog – osiguranika ili korisnika osiguranja.

Za zaposlene koji su po bilo kom pravnom osnovu prisutni u radnom procesu kod poslodavca osiguranje počinje u 24:00 časa onog dana od kada su u radnom procesu. Za zaposlene koji su prekinuli radni proces, osiguranje prestaje u 24:00 časa onog dana kada je radni proces prekinut po bilo kom osnovu.

Rok izvršenja Ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora, odnosno do dostizanja ukupno ugovorene vrtijednosti za vrijeme trajanja Ugovora.

Član 3

Osiguravač je dužan da po nastanku osiguranog slučaja pruži Osiguraniku pravovremenu i efikasnu uslugu pri procjeni i isplati naknada po osnovu ugovorenih osiguranih iznosa.

Osiguravač je obavezan da osiguraniku ili korisniku osiguranja, isplati osigurani iznos ili njegov dio u roku od 45 kalendarskih dana od dana prijave štete od strane naručioca za korisnika osiguranja.

Osigurani iznosi su navedeni u Polisi broj _____ koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 4

Ugovarač osiguranja se obavezuje da osiguravaču isplati mjesečnu premiju osiguranja za jednog poslanika, odnosno zaposlenog u iznosu od ____ eura, što za jednog poslanika, odnosno zaposlenog na godišnjem nivou iznosi ____ eura.

Godšinja premija osiguranja za 310 poslanika odnosno zaposlenih ne može iznositi više od ____ eura, za Partiju II.

Ovaj Ugovor stupa na snagu 08. avgusta 2019. godine.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da se osiguranje sprovodi radi zaštite onih ugovorenih interesa za koje je osiguravač izdao i Ugovaraču osiguranja predao Polisu osiguranja, broj _____.

Osiguravač će mjesečno dobijati spisak poslanika i zaposlenih, što će biti osnov za utvrđivanje eventualnih šteta. Spisak zaposlenih u toku trajanja osiguranja je promjenljiv. Naručilac će izabranom osiguravaču, sa kojim bude zaključen ugovor, uz ugovor na dan zaključivanja istog dostaviti spisak svih zaposlenih koji su obuhvaćeni osiguranjem. Ukoliko u toku trajanja osiguranja dođe do promjene broja zaposlenih Naručilac će dostaviti korigovani spisak zaposlenih. Svi poslanici i zaposleni će biti osigurani na osnovu imena i prezimena.

Osiguravač, tokom primjene ovog Ugovora, garantuje sljedeće:

- da će zaposleni i poslanici u Skupštini Crne Gore biti osigurani svakog dana (radni, vikend, praznici) za svih 24 sata dnevno, od svih okolnosti i rizika nastalih u radnom vremenu i van radnog vremena, za vrijeme obavljanja redovnih radnih zadataka, uključujući i vrijeme provedeno na putu od kuće do radnog mjesta i obratno, kao i u slobodno vrijeme svakog dana, za vrijeme trajanja Ugovora;
- da je rok za isplatu štete maksimum 45 kalendarskih dana od dana prijave iste od strane Naručioca za korisnika osiguranja;
- da će ponuđač obezbijediti osiguranje, pod istim uslovima i za veći i za manji broj lica od navedenih u Tenderskoj dokumentaciji, ukoliko za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju dođe do povećanja, odnosno smanjenja broja lica;
- Ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju.

- Ne priznaju se isključenja bilo koje vrste usled bavljenjem sportskim aktivnostima, posebno ako su osiguranici ujedno i članovi sportskih udruženja/organizacija i učestvuju na javnim sportskim takmičenjima.

Ponuđač je dužan da dostavi Opšte uslove osiguranja od nezgode i Uslove za dopunsko osiguranje zaposlenih lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

Član 6

Ugovarač osiguranja je dužan da za period trajanja osiguranja:

- obavijesti osiguravača o nastupanju osiguranog slučaja;
- uredno dostavi spiskove poslanika i zaposlenih ukoliko je došlo do izmjene u broju i strukturi u odnosu na već prosljeđene; i
- da premiju osiguranja plati osiguravaču u roku od 30 dana od dana prijema računa ispostavljenog po izvršenju, sa analitikom.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

U slučaju kada Ugovarač osiguranja ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora odstupa od traženog, kao i ukoliko se predmetna usluga ne vrši u rokovima predviđenim ovim ugovorom, Ugovarač osiguranja će pisano upoznati Osiguravača o navedenim nedostacima i ostaviti mu naknadni rok za otklanjanje istih.

Ukoliko Osiguravač i pored upoznavanja od strane Ugovarača osiguranja, odnosno u naknadno ostavljenom roku ne bude vršio predmetnu uslugu u rokovima i na način predviđen ugovorom, Ugovarač osiguranja ima pravo da raskine Ugovor.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, i u duhu dobrih poslovnih običaja, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 9

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri primjerka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

UGOVARAČ OSIGURANJA

OSIGURAVAČ

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača

_____ (ime, prezime i funkcija)

_____ (potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalogi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovarača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem/podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana¹⁴, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

¹⁴u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponudáč može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji Skupštine Crne Gore broj 00-56/19-177/2 od 28. juna 2019. godine, za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.